[illegible]
تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

(٤) صفحه

شمارهٔ مسلسل (١٠٤٦) سال هژدهم ، شمارهٔ (١٣٣) سه شنبه (٥) جدی ١٣٧٤ هـ .ش (٤) شعبان المعظم ١٤١٦ هـ .ق (٢٦) دسمبر ١٩٩٥ م

دهماهنګی شوری له یوه هیئت سره په خبروکی :

دسرحد ګورنر خورشید علیخان دافغانانو له همدردی څخه خوښی څرګنده کړه

پیښور – دجدي ٤ مه :

دهماهنګي د عالي شورا یوه هیئات تن دپیښور په ګورنر هاوس کي دسرحدایالت له ګورنر متقاعد جنرال خورشید علي خان سره وکتل او پداسي حال کي چې دبم دچاودني پرېښه يې دډېر خفګان اوافسوس څرګندونه وکړه دهغه دلور اولسیانو دمړیني له امله یې هغه ته تسلیت وړاندي کړ .

دشهادت خبریال ریوټ راکوي دهماهنګي شورا دغه هیئات چې دحزب اسلامي افغانستان دارشاد اوفرهنګ رئیس استادقریب الرحمن «سعید» اوسیاسي کمیسیون غړي الحاج محمد فرید، دوحدت اسلامي دمرکزي شورا غړي اودتجارت پخواني وزیر آیت الله بلاغي ، په پیښور کي دحزب وحدت نمایندګي مسئول سیدعباس «دلجو» ، دنمایندګي مرستیال میرزائي اوځینونورو ورونو یې ګډون درلود لومړي په مردان کي دمتقاعد جنرال خورشید علي خان کورته لاړل اوهلته یې دنوموړي دکورني دغړو دمړیني له امله فاتحه ولوستله ، وروسته یې بیا دپیښور په ګورنر هاوس کي دسرحدایالت له ګورنرسره وکتل اوهغه ته یې دهماهنګي عالي شورا د رسمي هیئات دتسلیت مراتب ور ووسول .

ریوټ وایي ددي لیدني په ترځ کي دحزب وحدت اسلامي داستازي له خوا دنوموړي ګوندمشر استاد کریم خلیلي

(٤)مخ

الهی لارښوونې

ای مؤمنانو ! کله چې تاسې د نشې په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نژدې کیږئ ، ملونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسې پوهیږئ چې څه وایاست او همدا راز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نژدې کیږئ ترڅو چې مولملی نه وئ مګر دا چې پرلاره تیریدونکی یاست . اوکه کله داسې وئ چې تاسې ناروغان وئ ، یا په سفرکې وئ ، یا له تاسې نه څوك قضاي حاجت وکړی ، یا تاسې ښځو ته لاس وروړی وی او بیا اوبه ونه مومی نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ اوله هغې نه خپل مخونه اولاسونه مسح کړئ . بیشکه الله (ج) له نرمۍ نه کاراخستونکی او بښنه کوونکی دی .

(النساء – ٤٣)

درکنفرانس علمی لیسه سیدجمال الدین افغان :

ارزش واهمیت فراگیری تعلیم وتربیه مورد بررسی قرارگرفت

پشاور – ٤ جدي :

درکنفرانس علمي لیسه سیدجمال الدین « افغان » ارزش واهمیت فراگیري تعلیم وتربیه دربارهجرت مورد بحث قرارگرفت .

خبرنگارشهادت گزارش مي دهد : روزپنجشنبه گذشته کنفرانس علمي به اشتراك عده اي زیادي ازعلما، موسفیدان ، مسؤولان ،استادان وشاگردان درمحوطه لیسه سیدجمال الدین افغان دایرگردید .

ص(٤)

دراثر راکت های پرتاب شده برشهرکابل :

١٠ نفر کشته وچند نفر دیگر زخمی شدند

کابل – ٤ جدي :

شهرکابل باردیگر هدف حمله راکتي قرارگرفت . براساس گزارش رسیده ازشهرکابل شب دوشنبه وصبح دیروز بیش ازیازده راکت برمیدان هوائي خواجه رواش، قصرریاست جمهوري وعمارت وزارت دفاع پرتاب شد که باعث خسارات جاني ومالي زیادي گردید.

قرار این گزارش دراثر پرتاب این راکت ها ده نفر هلاك وچندتن دیگر جراحت برداشتند .

ازسوي دیگر منابع وزارت دفاع اداره کابل اعلان داشت که راکت هاي پرتاب شده برمناطق مسکوني اصابت نموده وهمه کشته شده گان ومجروحین افراد ملکي میباشند وهمچنان چندباب منزل مسکوني نیز ویران واموال آن حریق یاتخریب گردیده است .

در رابطه به انفجار اخیر درصدر پشاور :

بیگم نسیم ولی خواستار استعفای وزرای داخله وخارجه پاکستان گردید

پشاور – ٤ جدي :

بیگم نسیم ولي خان رهبر عوامي نیشنل پارتي و رهبرحزب مخالف درایالت سرحدپاکستان طي کنفرانس مطبوعاتي عاملان حادثه المناك انفجاریه در «صدر» پشاور را شدیداً محکوم نمود .

بیگم نسیم ولي ، حادثه مذکوررا ناشي از ناکامي پالیسي داخلي وخارجي حکومت پاکستان دانسته واز وزراي داخله وخارجه خواست تابعد ازاین سانحه

ص(٤)

به اساس نتائج انتخابات پارلمانی کشور ترکیه :

حزب اسلامی «رفاه» بابدست آوردن (١٥٩) کرسی بیشترین قسمت آراء را کسب کرده است

تانسوچیلرازعهده اش بحیث صدراعظم استعفی داد

حزب «رفاه» (٢١ .٢٢) فیصد ،حزب راه راست چیلر ١٩.٢٨ فیصد وحزب مادر وطن (٦٥ ، ١٩)فیصد رای را بدست آورده اند

امروز ترکیه جدید متولد شد

نجم الدین اربکان رهبر حزب اسلامی «رفاه»

تانسوچیلررهبر حزب راه راست

نجم الدین اربکان

انقره – ٤ جدي :

بااعلان جدید ترین نتایج انتخابات ترکیه کي طي آن حزب اسلامي «رفاه» به رهبري پروفیسور نجم الدین اربکان بااشغال (١٥٩) کرسي پارلمان بیشترین آراء را درانتخابات بدست آورد، خانم تانسوچیلر رهبر حزب راه راست این کشور ازعهده اش بحیث صدراعظم ترکیه استعفاداد.

خبرنگارشهادت به استناد منابع خبري مختلف جهان گزارش مي دهد، حزب اسلامي رفاه توانست درانتخابات جدید (٢٢/٢١) فیصد آراء را بدست بیاورد درحالیکه دورقیب اصلي آن « حزب راه راست» به رهبري خانم تانسوچیلر صدراعظم قبلي (١٩/٢٨) فیصد وحزب مادروطن به رهبري مسعود یلماز (١٩/٦٥) فیصد آراء را بدست آورده اندکه هیچ کدام نمي توانند به تنهایي حکومت آینده راتشکیل دهند .

گزارش هاي رسیده حاکیست خانم تانسوچیلر بااعلان نتایج این انتخابات روزگذشته ازعهده صدراعظمي کشور استعفي داد ویکباریگراین موقف خود تاکید کرد که حاضرنیست باحزب اسلامي رفاه « براي ساختن یك حکومت مشترك ائتلاف کند .

اماحزب مادروطن برهبري مسعود یلماز که قبلاً باتانسوچیلر حکومت مشترکي راتشکیل داده بود ولي بعداً درپارلمان ازحمایت آن دست کشید تاحال درمورد ساختن یك حکومت مشترك باحزب رفاه ، بصورت قطعي اظهار نظرنکرده است .

منابع خبري گزارش مي دهند پارلمان ترکیه دارایي (٥٥٠) کرسي است

ص(٤)

طي یك درگیري شدید میان عساکر روسي ومبارزان چیچن :

بیش از(١٦٣) عسکر روسی کشته ویاجراحت برداشته است

گروزني – ٤ جدي :

طي عملیات شدیدوخونین روزگذشته درشهرگودرمس دومین شهر بزرگ چیچن ٦٣ تن ازعساکرروسي کشته و بیش از (١٠٠) تن دیگرجراحت برداشته اند .

قرار گزارش هاي منابع خبري بین المللي در حالیکه نظامیان روس ادعا دارندکه پس ازاین درگیري ، مبارزان چیچن ازشهر گودرمس عقب نشیني نموده اند، اما تاحال بیرون شدن قطعي مبارزان چیچن ازشهرتصدیق نشده است .

خبرنگاران خارجي مي گویندکه هم اکنون جسد ده ها تن ازعساکر روسي درکوچه وبازار شهرمذکور بچشم مي خورد .

درعین حال مبارزان چیچن مي گویند که هدف به کنترول درآوردن یکهفته اي شهرگودرمس ، مختل ساختن انتخابات نام نهاد درچیچن وراي گیري درپارلمان روسیه بوده است که مبارزان چیچن درهدف اولي خود موفق گردیدند .

هم چنان عساکرروسي هنگام تلاشي برخي منازل ومحلات درشهر بامابن هاي تعبیه شده توسط مبارزان چیچن روبرو مي شوندکه این امر باعث تلفات جاني زیادي برنظامیان روس گردیده وپیشروي آنان را سدنموده است .

سازمان محصلین امامیه خواهان اخراج مهاجرین افغان گردید

پشاور –

یك گروه شیعه پاکستاني بنام «سازمان محصلین امامیه ISO روزشنبه درپشاور طي جلسه اي ، ضمن تقبیح حادثه انفجار روزپنجشنبه دریکي از مزدحمترین بازارهاي شهرپشاور مرکز ایالت شمالغربي سرحدي پاکستان ، ازحکومت مرکزي این کشور خواست تاهرچه زودتر مهاجرین افغان را از پاکستان اخراج کند .

قابل یاد آوریست که سازمان محصلین امامیه خودیکي ازگروههاي افراطي شیعه بشمارمیرودکه توسط ایران تمویل وحمایت میشود . این گروه ازلحاظ مذهبي خودرا پیرومرحوم خمیني رهبرانقلاب اسلامي ایران میخواند . اهل تشیع پاکستان به دوگروه عمده تقسیم گردیده که یکي ازگروهها ازمرحوم خمیني وگروه دومي از مرحوم خوبي تقلید میکند . مرحوم خوبي یکي از

ص(٤)

دتخارپه ولایت کی دنظارشوری او دجمعیت ددلو ترمنځ جګړه ونښته

په دغو جنګونو کی دنظار شوری پنځه تنه قوماندانان وژل شوی دی

تخار – دمرغومي ٤ مه :

دتخارپه ولایت کي دجمعیت اونظارشورا دګروپونو ترمینځ دېر لړنښتو په وجه په لسهاوکسان وژل شوي دي .

دنوموړي ولایت څخه دارسیدلي ریوټ په اساس دڅوروځو راهیسي دنوموړي ولایت په بیلابیلوسیمو کي دجمعیت اوشوراي نظار دمسلحو ګروپونو ترمینځ شخړي زیاد شوي اوتراوسه پوري دهغوي په لسهاوکسان پدي جګړو کي وژل شوي دي .

(٤)مخ

دګرجنرال جمعه خان «همدرد» دتخار ولایت له قوماندانانو سره وکتل

تخار – دمرغومي ٤ مه :

دهیواد په شمالي سیمو کي دحزب اسلامي عمومي قوماندان دګرجنرال جمعه خان «همدرد» دتخار ولایت قوماندانانو سره وکتل .

دنوموړي ولایت څخه دحزب اسلامي یوي منبع شهادت ته په خپل مخابروي ریوټ کي وویل په دغه کتنه کي دتخار ولایت قوماندانانوهریو تازه دین «حقاني» ، ماموړ صفي الله ، حاجي غلام حیدر، قوماندان ملامحمد وزیر، قوماندان محمداسرائیل «داکترمحیط» ، قوماندان حضرت ، قوماندان سمیع الدین «نظام الدین اومعلم روزالدین برخه اخیستي وه .

منبع وویل په دغه کتنه کي نوموړوقوماندانانو دهیواد دروانو حالاتو په هکله په تیره بیادتخارولایت دستونزو په اړوند دګرجنرال جمعه خان «همدرد» سره مفصلي خبري وکړي اوحالات ئي وڅیړل .

(٤)مخ

به ارتباط انفجار هفته گذشته درپشاور:

محلات قابل استفادهٔ ربانی وهواداران آن در سراسرپاکستان موردنظارت قرارگرفته است

اسلام آباد –٤ جدي :

محلات ونمایندگي هاییکه رباني قبلاً درمناطق مختلف پاکستان ازآن استفاده مي نمود، تحت نظارت شدید پولیس قرارگرفته است .

دربي انفجاربم قوي ومهلکي که شام پنجشنبه گذشته دربازارمزدحم صدر شهرپشاور رخ داد وبیش از دوصد نفر کشته ومجروح بجا گذاشت ، اکنون مقامات پاکستان سعي دارند، محلات ونمایندگي هایي راکه قبلاً رباني به آنجا رفت وآمد مي کرد مورد بازرسي ونظارت شدید قرار دهند .

پولیس پاکستان نماینده گي هاومنازلي را که رباني دراسلام آباد وشهرپشاور ازآن استفاده مي نمود تحت نظارت داشته وهم چنان افرادي راکه درپاکستان قبلاً بارباني درتماس ورابطه بودند ، نیز مورد بازپرس قرار مي دهند،

به نقل ازمنابع پاکستاني گفته مي

ص(٤)

په بدخشان کی دکابل اداری ځواکونو :

دتاجکی مجاهدینو یوګروپ دهغه رژیم مقاماتو ته تسلیم کړ

فیض آباد – دمرغومي ٤ مه :

دکابل اداري ځواکونو دتاجکستان دمجاهدینو یوګروپ دهغه هیواد کمونستانو ته تسلیم کړ .

دبدخشان ولایت څخه دارسیدلي ریوټ په اساس دکوم وخت راهیسي چي دکابل اداري واکمنو او دتاجکستان دحکومت ترمینځ یولړ توافقات لاسلیك شوي په نوموړي ولایت کي دتاجکستان مهاجرین دکابل اداري دځواکونوځوا ځوروول کیږي چې دهغې په لړکي تیره ورځ دتاجکستان دمجاهدینویوګروپ شرعي قوماندان — دادالله نومیده دخپلومجاهدینوسره ئي دتاجکستان حکومتي ځواکونوته ورتسلیم کړي .

دپاکستان دبهرنیو چارو وزارت تراطلاع وروسته :

جنرال موسی خان پرون مازدیګرله پیښورڅخه ووت

پیښور – دجدي ٤ مه :

په پیښور کي دکابل اداري وروستي سرقونسل جنرال موسي خان وروسته ترهغې چې دپاکستان دبهرنیوچارو وزارت له خوا نامطلوبه شخصیت وګرځول شو اوله پاکستان څخه دوتلو حکم ورکړل شو پرون مازدیګرڅلور بجې له پیښور څخه جلال آبادته ستون شو .

دشهادت خبریال جنرال موسي خان ته دنژدي منابعو په حواله ریوټ ورکوي که څه هم جنرال موسي کولاي شواي دنن ورځي تربوي بجي پوري په پیښور کي د اوسیږي ، خو هغه دي ته ترجیح ورکړه چې دموډي ترپاي ته رسیدو وړاندي له پیښور څخه ووزي .

دیادوني وړده چې دپاکستان دبهرنیوچارو وزارت ورمه ورځ جنرال موسي خان ته حکم کړي وو چې په ٤٨ ساعتونکي دي دپاکستان له خاوري څخه ووزي .

داسي ویل کیږي چې جنرال موسي خان هڅه درلوده دکابل داداري دلوړرتبه غړو اوځیني پاکستاني مقاماتو ترمینځ دخبرو اترو اوغونډو لپاره زمینه برابره کړي خودي هڅو دنتایجوترمعلومیدو وړاندي پاکستاني مقاماتو نوموړي ته دخپلي خاوري څخه دوتلو امروکړ .

جنرال موسي خان په خپله هم دیوي مرکي په ترځ کي ویلي چې دي ددواړو هیوادو ترمینځ داړیکو دښه کیدو په لارکي دخپلو هڅو اوکوششونو قرباني شو .

داهم دیادولو وړخبره ده چې پاکستان وروسته ترهغي جنرال موسي خان

ص(٤)

ناکه بندي براي افراد مشتبه !

حکومت پاکستان بجاي تحت فشارقرار دادن مهاجرین ، دردستگاه پولیس اصلاح بیاورد

* این مطلب رادرسرمقاله مطالعه نمائید .

چشم براه ناتو – یك دخترك کوچي با برادرش درنزدیکی شهر طزله در بوسنیا ، خریطه ای را، ازنظامیان ناروېژي ناتو دریافت کرده اند. نظامیان ناروېژي هدایایي به مناسبت حلول عید کرسمس (میلاد حضرت عیسی علیه السلام) به اهالي این شهر که حدود نودوپنج فیصد آنان بیکار اند ، توزیع کردند .

[illegible]

شهادت

ارګان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

بیانگرعقاید وآرمانهای حزب اسلامی·افغانستان
صاحب امتیاز: حزب اسلامی افغانستان
موسس : انجنیرحکمتیار
ناشر : ریاست ارشادوفرهنګ
سرمحرر : محمد نذیر«بشارت»
تحت نظر هیئت تحریر
تلیفون : ۲۵٦۳۷۸۹
آدرس پستی : ۱۰۳٦ یونیورستی تاون -پشاور

«ناکه بندی براي افراد مشتبه !»

براي جلوگیری از عملیات تخریبکاری ، حکومت پاکستان باید درنظام پولیس خوداصلاح بیاورد

پنجشنبه (۳۰) قوس ساکنین پشاور طبق معمول شام جمعه شانرا آغازکرده بودندکه ناګهان خبرانفجاربمب در صدر پشاور که منجر به هلاکت حدود چهل نفر و زخمي شدن ده هانفر دیګرګردید، آنهارا متأثرنمود .

بګفته ناظران مسایل روز، نیروي تبلیغاتي این بم تقریباً پنجاه کیلوتي براتب قویتر ازساحه تخریب آن بوده است ، اهمیت خبري این بمب بخاطري است که شهرپشاورازیك سومحل تجمع مهاجرین افغان مي باشد وازسوي دیګرحادثه، درهم مرزي باافغانستان صورت میګیرد که درحال حاضر روابط آن باپاکستان فعال وخرشایند نمیباشد .

سرویس خبري تلویزیون پاکستان که باراول این خبررا نشرکرد . ژیکنال خربي ا براي مسؤولین امنیتي داد. پس ازوقوع این حادثه . پولیس جاده هارا و ناکه بندي» نمود وافراد «مشتبه « راتحت حراست قرارداد . کسانیکه درپاکستان چندصباحي زندګي کرده اند میدانندکه اجازه یافتن پولیس براي تفتیش افراد طرف اشتباه ومظنون ،تاچه اندازه براي مهاجرین افغان سنګین تمام میشود . زیرا ازنظرپولیس تمام مهاجرین براي آنهاافراد «مشتبه» ویلکه محکوم هستند، حالا براي اینکه پولیس هم فعالیت خودرا به دولت نشان بدهد وهم درآمد خودرا بالا و بالاتربرد، سعي هرچه تمامتر درتفتیش و توقیف مهاجرین میکند و درظرف چند ساعت میتوانــد هزاران تن ازاین افراد مشتبه رابي هیچ تکلیف سرهرکوچه وخیابان متوقف وګرفتار نماید. خوشا! بحال تهانه ها وه چوکي » هاي که زیادترافراد مشتبه جمع میکنند ودریك شب ویابك روز، برابر ده هاشب دیګر، پول باد آورده وغنیمت ا نصیب میشوند .

درګذشته بطورشوخي ګفته میشد کــه وقتي داکترهابه کمبود مشتري مواجه میشوند ،چاره اي مي سنجند وکاري میکنندکه مردم مریض شود، معني این حرف آن نیست که ګویا انفجار ها را پولیس سامان میدهد، هرکه انفجارمیدهد وبه هرمقصدي که این کاررا میکند، پولیس حداعظم ازآن بهره ګیروسودمند میشود. به این حساب، هراندازه که انفجار شود وازآن ګذشته ساحه انفجار بزرګ ومرګبارترباشد موقعیت کاروغریبي بهتري ، براي شان میسرمیګردد.

سوال مهم این است که آیا بایك چنین تدابیر ویاچنین نیروي امنیتي میتوان براي مردم امن آورد وتخریبکاران ودهشت افګنان را به پنجه قانون سپرد؟ دستګاه رشوه خوار مثال غربال وظرف سوراخ را دارد. همانطورکه درظرف سوراخ آب نمي ایستد، پولیس رشوه خوارنیزنمیتواند سدباب جنایت کاران واخلال ګران نظم وامنیت شود .

وضع طوري است که بسیاري از حوادث جنایي وتخریبکاري شبیه انفجاراخیر،پس ازیك برخورد تبلیغاتي زودګذر، دردفاتر امنیتي به فراموشي رفته است . ازمیان این همه انفجاریکه درپشاور صورت ګرفته بسیار کم واقع شده که عاملین بسزاي شان رسیده وبراي مردم معرفي شده باشند .

درحال وقوع چنین سانحات ، نقص اصلي به همانهایي میرسد که حیات شانرا ازدست میدهند ویازخمي ومعیوب میشوند، به فامیل هایي میرسد که اعضا وغالباً نان آوران خود را ازدست میدهند ودرقدم سوم نقص اصلي رامهاجرین میکنند که درپي اینګونه واقعات ودرنتیجه اقدامات ناسنجیده وناسالم امنیتي شکارمزاحمت ها واستفاده جویي هاي پولیس قرارمیګیرند وغیرازاشکالتراشي ها ومزاحمت هاي عادي وروزمره پولیس ، درچنین ایام بطورفوق العاده ،مورد اذیت وآزارقرارمیګیرند .

جاي تأسف این است که مقامات حکومتي تاحال عواقب اقدام وناکه بندي براي افرادمشتبه » رامتوجه نشده اند ونفهمیده اند که هدف اصلي این تخریبکاریها قبل ازینکه درکشتاریکعده افراد بیګناه وغیرمسئول مضمر باشد، درایجاد « ناکه بندي » وفضاي بي اعتمادي متمرکز است . تاحال متوجه نشده اندکه تدابیر عجولانه وناسنجیده درقبال اینګونه حوادث صدهامرتبه بیشتراز انفجارات به شئونات ووجوهات حکومت زیان میرساند .

دریك انفجارویك حرکت دهشت افګنانه شاید حداعظم هزاریادوهزارنفر مصدوم ومتاثر شوند، ولي پروګرام « ناکه بندي» پولیس براي مهاجرین ، ده ها هزار نفررا متالم میسازد،چه این عمل کم توجهي وبلکه خداي نخواسته بي احترامي حکومتي را دربرابر ملتي به نمایش میګذارد .

درنتیجه این ګونه اقدامات ، دستګاه امنیتي بیشتربه فساد اداري خومیګیرد وبسي مصیبت ها ونقصان هاي فراوان دیګري که شاید درمخیله تخریبکاران هم نمي آمد، عاید این کشورمیشود .

مادرحالیکه یکباردیګر انزجار خودرا ازاین چنین حرکات بهیمانه ابراز نموده وګرفتاري هرچه زودتر مرتکبین را تقاضا مینمائیم ، ازمقامات حکومتي وامنیتي پاکستان میخواهیم تا ازتوسل به هرګونه اقدامي که امنیت وسکون عمومي مهاجرین را خلشه دارنماید، احتراز نمایند. توصیه بهتراین است که حکومت براي جلوګیري ازتکرارچنین واقعات ، بجاي تحت فشارقراردادن مهاجرین دردستګاه پولیس خود اصلاح بیاورد .

غربی نړی ته نوې اندیښني :

آیا روس به دکمونیزم په منګولوکی رابنکیل شی ؟

لمړی برخه : **قریب الرحمن «سعید»**

په ګران هیواد افغانستان کي دروس سرولښکرو ترماتي وروسته ، دروس ستره امپراطوري «شوروي اتحاد» په اقتصادي اوسیاسي لحاظ د پوره ستونزو سره مخ شوه ددغه هیواد دوخت جمهوررئیس ګورباچوف و نه توانید زموږ په هیواد کي دروسي سره لښکرو بري تضمین کړي، تعهد ئي وکړچي افغانستان به پرېږدي . په ۱۹۸۸ کال کي پــه ژنیوکي دامریکائیانو دڅارله مخي دخپلو پوځونو دابرومندانه وتلو له پاره ئي خبري پیل کړي ، خوکله چي مجاهدینو دهغوي سره دخبرو اترو وراندیزونه مستردکړل ، مسکو اعلان وکړ چي خپل پوځونه بـــه په یوطرفه توګه دافغانستان څخه وکاږي .

تقریباً همداسي وشول ، او داځکه چي مسکو دي تـــه چمتونه ؤ چي دهغه ملاماتونکو مصارفو بار خــو ورځي نور هم په غاړه وګرځوي چي دهغوي پوځونه ئي په افغانستـــان کي کــوي . خــوګرباچوف دنجیب کمونســت رژیم همداسي پري نښود بلکه ، ددي سره سره چي پخپله مسکو

برژنیف

پــه بدترین اقتصادي بحران کي قراردرلود ، دهغوي سره ئي اقتصادي، لوژیستکي اونظامي تعاون ددغه رژیم دسقوط تروروځي پوري جاري وساته .

*دوخت « شـــوروي اتحاد » دافغانستان په بحران کي رابنکیل کیدو له منځه یووتوته ،ټوته شو . او له سپیڅلي روسیي پرته چي اصلي روسان دي نورو ټولو غصب شوو سیمو دخپل تاریخي پس منظر په اساس خپله آزادي اعلان کــړه . ددي هیواد دمسکولخوا هم په رسمیت وپیژندل شوه خومســکو دیرژر دهماغه پخواني « شوروي اتحـاد » دراژوندي کیدو اوددي هیواد څخه پرته دامریکا په مقابل کي دیوستر قـدرت دجوړښت له پاره هڅي پیل کـړي . او د «شوروي اتحاد» پرځاي دومشترکو هیوادو دفدراسیون « په نوم ټول ازادریاستونه په خپلو حدودوکي راټولیستل . څرنګه چي ددغه هیوادونوڅخه په څینو کي کمونستانو دواکمني چاري په لاس کي درلودي ونه توانیدل په عاجله توګه دخپل ځان له پاره نظامي او امنیتي ځواک جوړکړي اودبله پلوه هغوي دروس سره دبین المللي کمونیزم دمرکز پــه څیر ډیري زیاتي نیکي اړیکي غوښتلي نو په دي اساس ئي دمســکونظامي تړون چي دهغو هیوادو دسرحداتو دفاع اودبرسراقتدارحکومتونو محافظت اوساتنه شامله وه ومانه اوپه دي ترتیب روسي پوځونه چــي باید څپاره شوي واي اوياپه مســکوکي راټول شوي واي بیرته دپخوا په څیر د افغانستان په سرحدونوکي پاته شـول . مسکو دغه ټوله پروسه د مشـترک المنافع هیوادونو دفدراسیون ترنامه لاندي داسي پرمخ بوتله لکه امریکا چي د ملګروملتـونو تر نامي لاندي خپلي پروسي پرمخ بیائي .

اولین هیواد چي د دوخت شوروي اتحاد « دمدار څخه ووت هغه پولینډو - په پولینډکي دکارګرانو داتحادیي مشر لخوا لینـادغربي ایجنسیو په تعاون وتوانید دهغه هیواد کمونستي نظام ورختم کـړي او پـه ځاي ئي دیموکراسي رایجـه کړي . والینسا په خپل دغه پروګرام کي دغربیانو لخوا ډېر زیات تقدیر شو. خووالینسا لکه څنګه ئي چي ملت ترې توقع اوامید درلود هــي خپل ولس خوشحاله ونه شو ساتـلاي . دلخوا لینـا دجمهوري ریاست دچوکي دګټلو وروسته غربیانو هغه ته ډېره زیاته سرمایه ورانتقال کړه ترڅو دپولینډ دخلکو په ژوندکي داسي بنسټیزتغیرات راوړي چي دنوري کمونستي نړي له پاره دکمونیزم څخه دنفرت په لور دتشویق سبب وګرځي .

خودسږکال نومبر دمیاشتي انتخاباتو دپولینډ ولس دلخوا لینسا پرخلاف بیرته پخواني کمونست ګوند واکمني ته ورساوه . او اوس دپولینډ ولس یوځل بیا دکمونست ګوند په لاسوکي لویدلي دي .

دمرکزي اســیا هیوادونـــه چي داسلامي هیوادونو پـــه نوم یادیږي اودکمونیزم دوحشت اوبربریت په نتیجه کي دپخواني شوروي اتحاد « په مدارونو کي په زور ورتړویستل شوي وو د(۷٤) کاله شکنجواوتعذیبونو وروسته ئي اوس هم ولس مسلمان پاته دي . دغو ولسونو دخپلي ازادي په هماغه لمړیو وختونوکي دًاسلامي هیوادونو په لارسترګي نیولي وي چي که ددي لوري دهغوي دیني زده کړو اوراهنمائي له پاره دتعاون لاس ور اوږودکړل شي . دهغوي دامید سترګي دپاکستان ، ایران ، افغانستان اوسعودي په لــور وي . چي په دي ډله کي یواځي ایـــران او سعودي عربستان هغوي ته ددیني کتابونو اوقرآنکریمونو په لیږلو کـي ترېوي اندازي پوري تعاون اومرسته کړي . دپاکستان څخه چي کومه توقع هغوي

ګورباچوف

درلوده هغه پوره نه شوه یواځي دپاکســتان دجماعت اسلامي لخوا په روسي ژبه دکتابونو اوقرآنکریم دژباړو ورلیږل هغه هم په ډېره کمه پیمانه چي دهغه هیوادونو دولسونو تنده ئي نه شوي ماتولي . دپاکستان پاته واکمنو چي ډېرتي تجارتي مزاج لري دهغوي په منځ کي دتجارتي لارو دپیداکولو په هڅه کي شــول ، چي ددي هیواد دغـــه هڅي زموږ په هیوادوالو کوم عذاب نازل کړي هغه اوس هم جریان لري .

افغانســتان ددي هیوادونو دولسونوسره هیڅ ونکړاي شو، بلکه برعکس ئي هغوي ته هم ستونزي راولاړي کړي . دهغوي په ولسونو کي ددین اوددین دحاکمیت په لور ډېر زیات احســاس راتخنیده . په دي خاطرئي افغان ولس ته ،چي په دي شلمي پیړي کي داسلامي جهاد ګټلي ګټل کیدل دامیدسترګي نیولي وي . ددغــه هیوادونو څخه یواځي په تاجکســتان کي یوموقت اسلامي حکومت د مسلمانو شخصیتونو څخه جوړشو . دغه حکومت چي نژدي ۷ میاشتي ئي دوام وکړ داسلامي هیوادونو په لورسترګي اوږلي رااړولي ترڅوئي څوك په رسمیت وپیژني خومتأسفانه چي دغه اسلامي دولت نه یواځي داچي چایه رسمیت ونه پیژاند بلکه برعکس ئي دهغي دتخریبولو هڅي پیل کړي .

تاجکســتان دهغي وخت داسلامي حکــومت مسئولین چي وروسته بیا دکمونستوکودتاچیانولخوا دکي جي بي اوروسي سره پوځ په مستقیمي همکاري دخپل هیواد پریښودلوته مجبورشول یوه ورځي راقم الحروف ته وویل چي « په هغه وخت کي چي موږ په تاجکستان کي حکومت جوړکړ موږ دافغانستان دجمهوررئیس استاد رباني څخه و غوښتل چي زموږ حکومت په رسمیت وپیژني ترڅو نوري نړي تــه درسمیت پیژندلو لارخلاصه شي خوهغه داکاروځنډاوه . بیا کله چي استاد رباني دازبکستان مرکز تاشکند ته راغي اودهغي هیواد دواکمنانو سره ئي لیدنه کوله نوموږ هملته تاشکندته هیئت ورواستاوه چي که استاد خپله الوتکه افغانستان ته دتللو په وخت کي دتاجکستان په مرکز دوشنبي په ښارکي دڅوساعتولپاره هم راښکته کــړي او زموږ د اسلامي حکومت دمسئولینو سره ووینې نودابه هم یوډول په رسمیت پیژندنه وي . خو متأسفانه چي استاد رباني دي کارته حاضرنه شو. هغوي ددي ګیلوترڅنګ وویل چي« کوم وخت چي کمونستانو دروس دامنیتي اوعسکري ځواکونوپه تعاون زموږ په خلاف کودتاوکړه نوبیا هم موږ دافغانستان حکــومت ته مراجعه وکـــړه او ددري سوه کلاشنکوفوغوښتنه مــو ترې وکړه ترڅوپري کمونست حکومت بیرته راچپه کړو، په دي هکله موږ داستادرباني ترڅنګ احمدشاه مسعـــود سره هم څوځلي لیدني وکړي خو کله چي دوي دي کارته زړه بـه نکړ نوبیا مو دخپلووسایلو په څرڅلاوپیل وکړ ترڅو پوځومیله کلاشنکوفونه پري دخپلي دفاع له پاره راوتیـسو خوموږ هره ورځ وخت دلاسه ورکاوه ، او بل لوري کمونستانوته پوره تعاون ووړسا ، هغوي وویل چي موږ تاجکستان ددري سوه کلاشنکوفو په لاسته نه راوړو دلاسه ورکړ .او اوس دادي استاد رباني دتاجکستان دکمونست رژیم دمشر رحمانوف میزباني کوي په داسي حال کي چي موږ درحمانوف په مقابل کي وسله پورته کړي .

دافغانستان څخه دمرکزي اسیا داسلامي هیوادونو طمع اوتوقع ډېره زیاته وه . او څومره ئي چي طمع زیاته وه هماغومره ئي برعکس ددغه مجاهدولس دغاصبي اداري د مسئولینو څخه منفي ځواب ترلاسه کړ . ممکن په هغه وخت کي داستاد رباني مشکل داوچي هغه نه توانید دروسانو دتعاون لاس، چي دخپل قدرت دبقا له پاره ئي ورته اړتیا درلوده ، کمزوري کړي او له بله پلوه دروسي سره داستاد رباني دارتباط غوړي دپرچم دګوند عمده وګړي هریو فرید مزدك نجم الدین کاویاني او ببرك کارمل هم په جبرتان کي موجود و، نودهغوي په موجودیت کي استادرباني ته داډېره ګټه وره بریښیده چي دتاجکستان اسلامي

احمدشاه مسعود

جوړحکومت دلاسه ورکړي څوبه خپل چاپیریال کي دکمونستانو اوپه بهرکي دروس دقهروغضب څخه ځان وژغوري . په دي ترتیب اسلامي هیوادونو د موقع اوفرصت نه استفاده ونه شوه کړاي او دمرکزي اسیا هیوادونه یوځل بیا دافراطي کمونستانو په ولکه کي ولویدل ، دولسونو دامیدونو سترګي اوښکو ډکي کیږي . داچي بیا به کله پري داسي طلائي وخــت راشي چي پخپلو هیوادونو کي دخپلي عقیدي مطابق یونظام جوړکړي لري ښکاري اوداځکه چي نــه یواځي پولینډ اوتاجکستان بلکه پخپله روسیه چي په نسبي توګه دکمونیزم دلعنت نه په څنګ وه یوځل بیا دهماغه افراطي کمونستانو په لمن کي دسقوط په لور روانه ده . (نوربیا)

حال دویلو لایق ندی

دچاله لاسه

میوند

دروسیي انتخابات لکه چي اټکل کیده دکمونستانو په ګټه پاي ته ورسیدل که څه هم یلتسین له انتخاباتو یوه ورځ مخکي روسان پدي خبره په غوږ وهل چي دراي په ورکولو کي ډېر دقت اوپام وکړي هسي نه چي بیرته دپخوانیو تیارویه منګولو کي ښکیل شي .

یلتـــن دروسیي خلکوته دخپلي تلویزیوني بیانیي لـه لاري اخطاروکړ چي دکمونیزم اوپاکلن حاکمیت دتاریخ بوتریخ اودرد ناك حقیـقت دي چي ستاسي په مخ کي دي اونه بنایي چي هغه یوځل بیا تکرار شي خولکه چي ولیدل شول بیا هم دادي کمونستانو اکثریت وګاټه او دیلتســن موقف ترسوال لاندي راغي .

په لهستان کي هم همداسي لوبه وشوه اوله لیخوالنسا نه کمونستانواکثریت وګاټه اوکیدي شي چي هلته کمونستان خپل حکومت جوړکړي خولدي سره داهم ویل کیږي چي کوم کمونستان پارلمان ته تلوځي هغوي له پخوانیو سره بیخي توپیر لري .

په پیښور کي دنشنل پارټي ایالتي مشري بیګم نسیم ولي په روسیه کي دکمونستانو داکثریت ګټلو په اړه وویل : ولي خان دامخکي ویلي ؤ چي کمونیزم ندي ناکام شوي بلکي دکمونیزم چلوونکي ناکام شویدي .

دافغانستان حالات هم لدي نه ډېر توپیرنلري که څه هم ظاهراً داستاد رباني اواستاد سیاف څېري خلکوته ښودلي شي خوحقیقت دادي چي هلته دظلم ، ستم ، اوناروا یوبدترین حاکمیت دخلکو دعزت، عفت ، انســاني حقوقو اوآزادي پرمري منګولي ښخي کـړي او هیوادني دبشپړي تباهي ژوري کندي ته غورځولي دي .

لدي نه په بل بري څه وي چي جهاد بدنام شو – مجاهدین سپک شول دکمونستانو او روسانو ظلمونه – ناروا وطن فروشي او ناکردي هیري شوي او داهرڅه داتولي ورانئي اوبربادي دجهاد اومجاهدینوله لاسه وګڼل شوي - دکمونستانو تورمخونه په سپینیلو دي اودمجاهدینو سپین مخونه تك تورشول .

دکمونستانو لاســرنو داستاد رباني استاد سیاف او مسعود پــه لستونوکي هغه څه وکړل چي پخــواني بي پري هیرکړل ځکه خوپه مسکو - اولهستان کي بي هم دمره کمونیزم په کالبوت کي ساه وغزوله اوژوندي شو .

هغوي ته له هندي ځایه امید پیداشو - واوه شول وخوځیدل اوبیا دفعالیت اوموجودیت په موقف کي ودریدل .

په افغانستان کي هم هماغه کانه وشوه په روس اولهستان کي خوله څېروسره نظام هم لږ اوډېر بدل شو خوپه افغانستان کي یواځي څېري بدلي شوي - هیڅوك مجازات نه شول په دي څلورلس کلنه فاجعه کي یوهم مجرم ونه پیژندل شو او یوهم محاکمه نشوټول بري شول اومخ روښي بي وشو ځکه هغه څه وشول چي مخکي نه و شوي . خلقیانو او پرچمیانو چي هرڅه کړي وو ځانونه بي داسي تشوي سپینولي که توبي بي ایستلي واي که خیلي بري اوملامتي بي مثلي که پدي هرڅه بي اعتراف کړي چي واي خوله ځانه بي دخیانت جنایت اووطن دښمني الزام اوګناه نشواي لیري کولي – خودځوتو دقدرت غوښتني له جنون څخه په استفادي بي داهرڅه وکړل بیله دي چي ځانونه پړه اوملامت وګڼي – بیله دي چي په خپلو ګناهونو اعتراف اوتوبه وباسي په ډېره ماهرانه توګه بي ځانونه وروسته اوښراواړاندي کړل او پرهغوي بي هغه څه وکړل چي ډوي لاعملي کړي نه وو .

موږ چي ګنلي وه دځوتو د قدرت غوښتني له امله موباپلوده او هغوچي باپلل وه دادي دګنلو موسکابي په [illegible] شوبو خبره ده . بالله هغو چي زموږ دمظلوم خوغهرمان ولس داګټنه – داتوره اوسنابه لارکي دغه بیدرغه قرباني دخپلو هوسونوقربانیانو کړي دخپل عدالت له مخي بي نیست اونابود کړي . (آمین)

تنها خدمت ممکن براي قربانیان و بازماندګان– پشاور: اقشار مختلف جامعه روز شنبه در مراسم اظهار تسلیت براي بازماندګان و اتحاف ادعیه براي قربانیان حادثه انفجار روز پنجشنبه شرکت کردند . عکس فوق قاضي حسین احمد ، الحاج جاوید، ارباب «د جهانګیر خان، قمر عباس و داکتر پرویز رهبران ګروههاي سیاسي پاکستان را در حلقه قرآنخواني و اتحاف ادعیه نشان میدهد.

پنج کوهنورد در اندونیزیا کشته شدند

جاکارتا : به گزارش خبر رسانی های جهانی پنج کوهنورد جوان هنگامیکه دربخش جنوبی سولاومیل به کوه بلند می رفتند ، با خراب شدن وضع هوا در کوههای بوکرینك به هلاکت رسیدند .

سن این پنج ورزشکار که بین ۱۹ و ۲۲ سال بود در منطقه مختلف کوههای بوکرینگ Bewakering درائرحوادث طبیعی کشته شدند و اجساد شان ازمناطق مختلف پیدا شد . این خبر را آژانس خبر رسانی انتارا در اندونیزیا گزارش داد .

پلیس منطقه گفت دربرابربارندگی شدید وبرودت هوا ، کوهنوردان که دربلندی سه هزار متر (۱۰۰۲۰) فت قرار داشتند مدت دو روز مقاومت کردند ولی بیشتر از آن تاب مقاومت نیاورده وجان خود را ازدست دادند . هر پنج کوهنورد اهل اندونیزیا بودند .

#####

تایسون در دور سوم بکس ماتین را شکست داد

فلادلفیا : قهرمان سابقه سنگین وزن بوکس جهان مایك تایسون ، بعد از دو دقیقه و ۳۲ ثانیه بوکسر امریکایی بسترماتین را در آغاز دور سوم درمسابقات دوازده دوره یی مغلوب ساخت این دومین مسابقه عبدالعزیز تایسون است که بعدا ز آزاد شدن از زندان انجام داده و درهردو مسابقه غالب گردیده است

وی درآغاز مسابقه بشکل دفاعی بازی نمود وزیرضربات ماتیس خودش را قرار داد

باآغاز دور سوم شکل بازی تایسون تغییر خورد و بایك حرکت (اپرکت) حریف را به زمین انداخت . ماتیس سعی نمود که تا شماره دهم خود را به پای نگهدارد اما ازحرکت افتیده بود . تایسون که ۲۱۹ پوند (۱۱۰ کیلوگرام) وزن دارد در مصاحبه ای اظهار داشت :

«من شیوه بازی ماتیس را می دانستم ومطابق به آن عمل انجام دادم » با غالب شدن دراین مسابقه تایسون ٤۲ مسابقه جهانی را برنده شد . یگانه مسابقه یی که وی مغلوب گردید ، در ماه فبروری سال ۱۹۹۰ در توکیو با بسترودگلاس بود که در دور دهم مغلوب گردید .

این اولین مسابقه ماتیس بود که به شکست مواجه گردید . وی تاکنون بست مسابقه بین المللی انجام داده است . پدرماتیس که وی نیز ازقهرمانان بوکس درجهان بود واکنون مرده است ، درسال ۱۹۶۸با جوفرایزر جهت کسب قهرمانی جهانی مسابقه نموده بود .

عبدالعزیز تایسون درماه مارچ سال آینده با قهرمان بوکس انگلستان فرانك براتو مسابقه خواهد داد . وی گفت : « من منتظرم که مسابقه آینده چگونه واقع خواهد شد ... من درین مورد توجه ندارم که با چه کسی مقابله دارم وازهیچکس هم ترس ندارم ...»

مربی ماتیس اظهارداشت که وی با ضربه تایسون ازحال رفته ، ولی بزودی بهبود خواهد یافت . ماتیس حالت تهاجمی داشت و تاکتیك های تایسون را فراموش کرده بود .

جهان ورزش

متصدی : تنویر

کلینس مان ، ویهیا ، ومالدینی ورزشکاران سال ۱۹۹۵ شناخته شدند .

زوریخ : ورزشکار مشهورفوتبال جرمنی کلینس مان JurgeKlinsmannاز تیم مونش بایرن ، درواز ، بان تیم ملی لایبریا جورج ویها George Weah که عضوتیم Ac Milan نیزاست و دفاع کننده تیم ملی ایتالیا که عضویت کلپ فوتبال AcMilan را نیز دارد پاولو مالدینی Paolo Maldinn ازجانب کمیته بین المللی FIFA بحیث بهترین ورزشکاران سال ۱۹۹۵ شناخته شدند .

مراسم اعطای جوایزاین ورزشگاران که ازجانب روزنامه ورزشی شمال ایتالیا بنام گزیتا دیلو Gazzetta Dello در ۸ جنوری ۱۹۹۶ برگزار میگردد ، داده خواهد شد .

درکاندید بهترین ورزشکاران فوتبال سال ۱۹۹۵ درحدود صدتن فوتبالرازسراسر دنیا انتخاب شده بودند .

اولین ورزشکاران که رای بیشتر بردند ، لورماتیوس Lother Matthaus ازجرمنی ، مارکو نان بستن Marco nan Basten ازهالند ، روبرتو بژو Roberto Beggioاز ایتالیا و روماریو Romario از برازیل شناخته شده بودند . ویها که قبلاً ازطرف مجله فوتبال افریقا بحیث خوبترین ورزشکار فوتبال افریقا شناخته شده بود ، درصدر کاندیدهای بین المللی قرار گرفت .

تیم های فوتبال که جمعا بحیث بهترین تیم فوتبال شناخته شدند عبارت از تیم برازیل ، وجمایکا بودند .

افغانستان دعوت المپیای اتلانتا را پذیرفت

لوزان : کمیته ملی المپیك افغانستان دعوت کمیته بین المللی المپیك را مبنی بر اشتراك آنکشور در تابستان سال ۱۹۹۶ در بازیهای اتلانتا پذیرفت .

کمیته بین المللی ورزش جهانی اظهارداشت :تاخیر درتصمیم افغانستان مشکل عدم وسایل مخابراتی ومفاهموی بوده تاآنکه بتاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵ این دعوتنامه ازجانب آنکشور پذیرفته شد .

ازجمله ۱۹۷ کشور اشتراك کننده دربازیهای اتلانتا ، اکنون تنها کوریای شمالی به این دعوتنامه پاسخ نهایی را نداده است .

دشهادت ورځپاڼې تل بخپل دریځ ولاړه وی

زموږ دروند لوستونکی حنانی صاحب موږته لیکلی دي :

د شهادت اخبار درنو او مجاهدو کار کوونکو ته .

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

محترمو الله پاك جل جلاله مو دتل لپاره روغ جوړاود صحت په جاموکښی ملبس لره .

عزتمندو ! دشهادت په اړوند په همدومره ووایم چه شهادت خو یو آزاد ،علمی ،سیاسی او اسلامی اخبار دی ، چه الله پاك دی دتل لپاره په خپل دریځ ولاړ او د دائم لپاره دی ئی الله سر فراز لری اوس .

عزتمند وا دخپل لیك په دی برخه کښی می درته د علم ترعنوان لاندی دغه مطالب برابرکړیدی .

۱ - علم یوداسی قوت دی چی ټول جهان دهغی پراساس استوار دی .

۲- علم یوڅراغ دی چی ټوله دنیا روښانه کړی .

۳ - علم یو داسی دریاب دی چی خاتمه نلری .

٤ - علم یو داسی لباس دی چی انسان پری ښایسته ښکاری .

٥ - په دنیا کښی بهترینه سرمایه علم دی .

٦ - علم یو داسی گل دی چی د هغی په واسطه ټوله دنیا خوشبوی داره کیږی .

۷ - همدغه علم دی چی ددی په واسطه انسان خپل خدای پیژنی .

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

ستاسو دایمی همکار سمیع الله ونصرت حنانی ،

د ننگرهار پوهنتون د زراعت پوهنځی محصل

ربتیا ترخه که خواږه ترخه؟

زموږگران لوستونکی حبیب الرحمن رحمانی تریورته عنوان لاندی مسکوته د داکتر عبدالرحمن د اوسنی سفر په باب لیکی : هغه (داکتر عبدالرحمن - دمسعود نظامی اوسیاسی مشاور) حکه مسکوته تللی چی هلته له کمونیستو سیاسی داکترانو څخه داخبره سه زده کړی چی په څه ډول د افغان مجاهدو تنکیالیو څخه داسلامی جهاد مینه اومحبت له زړه نه وکاږی او دهغی پرځای د کینې بغض او عداوت تخم وکری .

هغه غواړی چی د داسی اپریشونونو (عملیاتو) چل ول هم زده کړی چی زموږ ملت خپلی جهادی کارنامی هیری کړی او د مجاهدینو د بدنامولو له پاره په دهغوی سترگی وړپټی کړی او په دی توگه په دظلم ، زیاتی ، لاری شکولو او وروو وژنی ته زمینه برابره کړی اوهیڅکله به هم دحق د ویلو او اوریدلو توان ونه مومی .

خو حبیب الرحمن رحمانی زیاتوی : که د یوه افغان مجاهد په تن کی ساه وی هغه به میدان ته راوځی ، په تیره بیا انجنیر حکمتیار په ۲۷ کاله توروم وجنگیری خو خپله وسله به د اسلام دښمنانو ته تسلیم نکړی اونه به د افغان قوم په پلورونکو باندی باور ولری که حوك د روسانو او هندوانو په مرسته ژوند کول غواړی نو دا فکر دی له سره وکاږی

والسلام

رحمانی

####

په نصرت مینه کی د فاتحی د اختتلو له وخت نه راولاړی شوی ستونزی

دشهادت درنی ورځپاڼی درنو کارکوونکو زموږ سلامونه اوسی هیلی ومنی په ستروجهادی کارونوکی مو ستر بریالیتوبونه غواړو .

په دی شپو ورځو کی په نصرت مینه کی د فاتحی د اختتلووخت د مامیین له خوا ټاکل شوی چی پخوا دسهار له خوا فاتحه اختتله کیدله مور نه پوهیږو چی دا وخت ولی بدل شو خو دنوی وخت څخه را ولاړی شوی ستونزی مو پخپلو سترگو ولیدلی .

حو ورځی د مخه څما دیو دوست په کور کی څوك وفات شوی ؤ . هغه له دی امله چی دوستان په تکلیف نشی دفاتحی د مراسمو له پاره په اخبارونو کی اعلانونه وکړل او پردیوالونویی هم پاڼی ولگولی . ترهغه وخت چی د فاتحی وخت را رسیده دوستان چی خبر بدل یوه ،دوه ته به هره

وامي چوه مالگي په پرهزوه خوراوگوره
کله خو روغوال لیونوخبري هم مني
زه که دي خپل نه یم گرانه پاره نوخپل نه سهي
کله کله خلق دیردو خبري هم مني

شهادت اولوستونکي

متصدي : میا اروال

ورځ تلل راتلل د فاتحی د ټاکلی ورځی دغه دوستان بیا راغلل د دی له پاره چی دفاتحی وخت ته را رسیدلی وی باید د شپی او یاهم د سهار له خوا راشی او کله چی په څلوریجو له فاتحی خلاص شول وا چی د دوستانو کوورنه لیری دی نو بله شپه هم باید پاتی شوی وای .

نو په دی ډول د فاتحی دټاکلو دورځی نه دغه راز ستونزی را پورته شوی چی غمځپلی کوورنه یواځی په میلمستون بدل شوی . زموږ رسم و رواج خوهم عجیب وغریب دی که یو څوا غم او مصیبت وی بله څوا میلمه پالل هم ضرور اوحتمی کاردی .

که مهربانی وکړی څما د ستړگرلیدلی حال څیورکړی او دنصرت مینی مسؤل مقامات د فاتحی اختتلو وخت بیرته دسهار له خوا وټاکی له یوه پلوه به یی وخت زیات وی دوستان به څانونه رسولی شی د بله پلوه به دغم ځپلو تکلیفونه/کم وی .

واسلام

گل محمد اسلام یار

گران وروو گل محمد اسلامیار صاحب ، ستاسی لیك مو خپور کړ هیله ده چی مسؤل مقامات به له همدغه امله پوره پاملرنه وکړی

اداره

###

دشهادت ورځپاڼه اختصاصی صفحی خپروی

قدرمن وروو استاد محسین الله خاکسار صاحب .

ستاسی رالیرلی اشعارموږ ته راورسیدل له همکاری نه مومننه موږ دهیواد له ټولو څوانانوته د علمی ، فرهنگی او اجتماعی چارو په ترسره کولو کی مرستی او همکاری ته سه راغلاست وایو .

تاسی ته څرگنده ده چی اوس د شهادت ورځپانه د اونی په اوږدوکی اختصاصی یا څانگری مخونه لری چی د بیلابیلو متصدیانو لخوایی کارونه پرمخ بیول کیږی موږ به ستاسی شعر د ادب وږمو متصدی محترم استاد صمیم صاحب ته وسپارو هغوی به یی د خپرونی او یا نه خپرونی په باب تصمیم ونیسی .

والسلام

پیام به جوانان

خواننده گرامی ما عبدالاحد آموزگار صاحب تحت عنوان فوق شعری را خطاطی نموده وبه صفحه جوانان ارسال نموده است. همچنان وعده داده اند که به همکاری خویش ادامه میدهند .

ما ازهمکاری شان باقدردانی استقبال مینمائیم و دراین راه برایشان خواهان توفیق مزید از بارگاه ایزد متعال میباشیم قطعه شعر ارسالی شان به متصدی صفحه جوانان سپرده خواهد شد اگرآنها لازم دیدند در جای مناسب به نشرخواهد رسید. منتظر همکاری شما هستیم .

والسلام

#####

آیا اینها راستی هم اعضای حزب اسلامی هستند که ما را تهدید میکنند

برادران عزیز وگرامی ، کارمندان مجاهد روزنامه شهادت

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

من که عضو تنظیم زنان مسلمان حزب اسلامی افغانستان هستم به نمایندگی ازده ها خواهر افغان خواستم شما را ازیك جریان جدید آگاه سازم تا ازطریق شماتوجه مسؤلین حزب اسلامی را جلب نمایم .

بشما روشن است که طی سالهای جهاد وهجرت دشمنان اسلام دست به یك سلسله جنایات میزدند ومسوولیت آنرا طی تبلیغات سازماندهی شده خویش بدوش حزب اسلامی می انداختند . اکنون که در کشور ما جای رژیمهای کمونیستی را دست نشاندگان آنها اشغال نموده است عمال دستگاه خاد سابق وکنونی دست به یك سلسله جنایات میزنند و علناً خود را چنان معرفی میدارند که گویا اعضای حزب اسلامی افغانستان اند .

مساله چنین است : عده یی ازخوهران و دختران میهن مسلمان ما که در دیار هجرت عوض بیکارگشتان و ابله گردی درس وتعلیم وتربیه را درمکاتب ، مدارس وکورسها انتخاب نموده اند، توسط عده ئی از افراد بداخلاق تهدیدمیگردند ، بالخصوص به ادارات مکاتب و مدارس وکورسها تیلفون میکنند که اگرمکاتب ، مدارس وکورسهای خویشرا مسدود نه سازید مکاتب ومدارس شمارا بم گذاری مینمائیم وبالای شما تیزاب خواهیم ریخت ما از اعضای حزب اسلامی هستیم وبشما اخطارمیدهیم .

برادران مهربان شهادت ، موضوع را بسمع شهادت رسانیدیم ومی پرسیم آیا راستی هم رهبری حزب اسلامی افغانستان چنین امری صادرنموده ؟ آیا آنهاییکه ما را تهدید میکنند راستی هم ازاعضای حزب اسلامی هستند ؟ اگرافراد مغرض و دشمن باشد ماتقاضا داریم آنها توسط افراد با خبر حزب اسلامی تعقیب وبه کیفر اعمال شان برسند از شماتشکر خواهیم کرد.

والسلام

خواهر شما فخریه شیرزی

ازحیات آباد

خواهر محترمه فخریه شیرزی

نامه‌ شما را بدون کم وکاست به نشرسپردیم . طی هفته گذشته عده یی دیگر ازخواهران ما نیز وقایع مشابه را توسط تیلفون اطلاع داده اند . واقعاً افراد مخرب و دشمنان تعلیم وتربیه اسلامی اند که میخواهند حداقل جامعه ما از نعمت سواد هم بهرمند نباشد .

در گذشته هم عده یی از چنین افراد بوده اند که مرتکب جنایات شده ومسؤلیت را برمجاهدین واقعی می انداختند . در آن هنگام جواسیس خاد ، کی ، جی ، بی ، و مائویستان بی فرهنگ مرتکب اعمال ناشایسته میگردیدند . اکنون که اداره ایتلافی درکابل منحیث یك معجون عجیب وغریب بجای رژیمهای گذشته وکمونیست رویکار آمده ازهمان تاکتیك استفاده منیماید .

جاسوسهای اداره کابل اعضای خاد (رام) و (را) مشترکاً پلانهایی روی دست گرفته تا هموطنان ما را در دیار هجرت وادار به این سازد که دوباره به آغوش پرماجرای اداره معجونی کابل برگشته وبه دفاع آنها بپردازند . طوریکه شما شاهد صحنه هستید همین جنایتکاران بودند که دیروزهم دست به دسیسه وتوطیه میزدند واکنون هم مصروف همان کارها اند .

رهبری حزب اسلامی افغانستان هیچگاه مخالف تعلیم وتربیه اسلامی فرزندان میهن ما اعم از مرد وزن نیست. مقامات مسؤول حزب اسلامی هم ازچگونگی موضوع اطلاع یافته در بخش خویش اجرات خواهند کرد و در مورد افشای همچو افراد همکاری شما بیشتر مؤثر میباشد

اداره

#####

مرحله حساس بحران افغانستان

خواننده گرامی ما محترم انجنیر محسن از تاون پشاور بعد ازسلام و احترام مینویسد :

هیچ جای شک وشبه نیست که شهادت هر روز نسبت به گذشته خرد را باخواست خوانند ، گان خو دهماهنگ می سازد و بالخاصه به نیازجوانان پاسخ مثبت داده وصفحاتش را بامطالب متنوع و تازه تقدیم میدارد . من امیدوارم که درعرصه فرهنگی و مطبوعاتی کشور موفقیهای بیشتر نصیب تان گردد .

عنوان سر آغاز همکاری با شما مطلبی راتحت عنوان فوق برایتان ارسال کردم امید وارم جوابم بدهید تا خود را خوشحال احساس کنم

انجنیر محسن از تاون پشاور

برادر محترم انجنیر محسن صاحب .

با تقدیم سلام واحترام باید عرض کرد که همیشه منتظر نظریات ، پیشنهادات و انتقادات شما ودیگر همرطنان خویش هستیم . اینك بخشهایی ازمطلب ارسالی شما را به نشر می سپاریم امیدواریم که خرسند باشید .

اینك یك کشور هیچ یك ازین احزاب و [illegible] سیاسی به تنهایی قادر به [illegible] حاکمیت سیاسی نیستند . [illegible] به انحصار سیاسی قدرت [illegible] جنگ و خونریزی هیچ پیامدی دیگری برای ملت ما نداشت . انحصار حاکمیت سیاسی دیرتری یك قشر خاص ، به سیاستی تبدیل شده که پایه های حاکمیت مسعود ربانی را دربیرون ازمتن جامعه قرار داده ، ادامه آن باعث برانگیختن مقاومت ملی در برابر غاصبین کنونی گردیده است. آنها برای توجیه انحصار حاکمیت سیاسی خویش دست به تشکیل جبهه نامقدس سکتاریستی زده با پشتوانه پولی بیگانگان دستهای شان تا آرنج به خون ملت ما رنگین است و ماشین جنگی شانرا فعال نگهداشته ازخون وگوشت ملت برایش طعم فراهم می سازد . این ها چنین می پندارند که یگانه وارث حاکمیت سیاسی در کشور هستند .

ولی تلاشهای اخیر اداره کابل نمایانگر ضعف وسیاست مزورانه مصلحت جوئی درهنگام شکست به مشاهده می رسد . طالبان که با شعار های شان عقب دروازه های کابل بودند درآن مقطع باریك وحساس براثر یك اشتباه بزرگ سیاسی و نظامی امید مردم را برای برقراری صلح به هدرداوند و بدینگونه عامل ادامه حیات اداره کابل که عامل اساسی جنك کنونی بشمار می آید گردیدند .اکنو ن با شدت جنگ داخلی وبحران وضعیت کنونی ، حتی استقلال کشور مارا نیز بخطر مواجه ساخته ا ست .وضع اخیر جنگی نشاندهنده این است که طالبان ویا هیچ یك از گروه های نظامی نمیتواند به تنهایی اداره کشور را انسجام بخشد .

چون وضع کنونی کشور بدون دشمن به نفع هیچ طرف درگیر نیست بنا،به رهبران ومسولین سیاسی ونظامی ماست که بر اساس یك سیاست معقول و اصولی بدون ضیاع وقت داخل اقدام گردیده با تفاهم ، اخوت و با اتحاد واتفاق اسلامی ملت ما را از جنگ و خونریزی نجات بخشیده و حاکمیت ارضی کشور را حفظ نمایند .

والسلام

محسن

عرض تشکر از دفترحزب اسلامی افغانستان درکویته

برداران محترم روزنامه شهادت

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

من یکی ازمهاجرین افغان هستم ، هنگام سفر بطرف ایران دچار مشکلات گردیدم دفتر حزب اسلامی بالخصوص صاحبزاده صاحب درحل مشکلم همکاری زیاد نمود ضمن ابراز خرسندی از ایشان دعا میکنم تا خداوند (ج) به همه برداران حزب اسلامی توفیق عنایت فرماید که مصدرخدمت به هموطنان خویش گردند . گر چه که میدانم برداران حزب اسلامی درین مورد هیچ کوتاهی نکرده اند .

والسلام

محمد عظیم مهاجرمقیم کراچی

برادر محترم محمد عظیم

اینکه شما عملاً مشاهده نموده اید که براداران حزب اسلامی درخدمت هموطنان ما قراردارند باید علاوه کرد که حزب اسلامی منحیث یك ارگان مجاهد ومسلمان کشور بدون هیچ نوع تبعیض و چگونگی درخدمت مردم مسلمان ما قرار دارند وبه همه هموطنان خویش اطمینان میدهیم که غرض حل مشکل شان به دفتر های مربوط حزب اسلامی مراجعه فرمایند.

انتقاد شما بجاست

یکی ازخوانند گان گرامی ما بنام «سعید» طی نامه یی انتقاد نموده که :

شما درشماره ۱۲۳، ۲۱ قوس خبر پیوستن ۵۲ قریه و ۱٤ قوماندان را با شورای هماهنگی به نشر سپرده اید و درمورد اسلحه بدست آمده گفته شده که ده میل اسلحه خفیف وثقیل به تصرف نیروهای شورای هماهنگی درآمده است .

هرگاه ازیك قریه یك میل واز هرقوماندان یك یك میل هم بدست آمده باشد بطورمجموعی ۵۲ میل جمع ۱٤ میل ، جمعاً ٦٦ میل اسلحه می شد . امید است درنشر ارقام خبرتوجه جدي بخرچ دهید چون اخبار شهادت بین مردم مقام خاصی دارد و نباید جریحه دار گردد.

برادرشما «سعید»

برادرگرامی سعید صاحب :

با تشکر از انتقاد شما که مارا متوجه ساخته اید امیدواریم همیشه با ما در ارتباط باشید ازنظریات نیك شما مستفید گردیم . در اصل خبر مذکور « ده ها میل اسلحه بدست آمده » تذکر یافته ولی اشتباهاً ده میل سلاح طبع شده است

والسلام

[illegible]

خواږه ترخه

یوه لیونی مشوره

ذبیح الله "شرر"

داخبره اوس دافغانستان پروند اوکون ته هم ثابته شوي دي چي زموږله ملك نه دجنگ تنورپردوجوړکړي دي، اورلوړني پکي پردي وهي، سوځوکي موږه اوطبیعي خبره ده چي دوږدي به پکي هم داورلوړني خاوندان پخوي. کوم پونیم افغان ته چي پکي څه ددنیا مال اومتاع رسیدلي، هغه دي ځان داسي وگڼي چي دتناره له سرنه ورته چاکومه ځیځیدلي وږدي باچنه ورغورځولي ده . کیدي شي دغه ځیځیدلي هم په ده ډیره وي .

سوال دادي چي کوم عوامل نه پریږدي چي پردي زموږله ملك نه لاس واخلي ؟ عوامل به تي ډیروي، څوك به پکي دخپلي خوښي حکومت غواړي، څوك به پکي براځي دمجاهدینو دحکومت دراتگ مخنيوي کوي څوك به پري یو گاونډي اویل گاونډي په تشویش کي اچوي، څوك به دروسانو په خبر دخپلو تیرو ماتو بدل اخلي، څوك به پکي خپلي تاریخي عقدي سپړي اودافغانانو په وراندي به دکمتري له یوازواړو تحت الشعوري احساس نه ځان خلاصوي اوڅوك به ...

خوددغوټولو ناولو هدفونوترلاسه کول په دي کیدلي شي چي په افغانستان کي موجوده وسله اودهغي په استعمال - له تقریباً دوه لسیزو راهیسي بلد شوي ککري والوزي . بیاچي دافغانانو په لاس کي نه وسله وه اونه سري اوتش پروفیسران پاتي و... هلته توپري هرڅه تحمیل کیدلاي شي . په یوه وره پټنه اودښمني کي چي څوك دا دوه څيزونه ولري، هغه پټنه گټلي وي، همدا قاعده په غټوملي اوپیز ... تي قضاياوکي هم صدق کوي البته پیسي تي دریم مهم عامل دي.

دیوي سروي اواحصائي مطابق په افغانستان کي د۳۰ میلیارده ډالرو په ارزښت وسله پرته ده (نه به داوي چي ووایو، پرته وه) داوسله دداسي یوقوم په لاس کي وه چي سوریوخ ئي مات کړي اودجهاد اوشهادت جذبه ئي هم ملگري وه.

داسلام دښمنان له دي ویري چي که داوسله اوسري دیوکلك اسلامي حکومت په چوکات کي دستروهدفونو دلاس ته راوړلو لپاره چمتوشول نوبیا به ئي مخه څوك نیسي ؟ دهمدغي ویري شرم احساس دي ته وهڅول چي له افغانستان - ... سورتنورخورکړي او دویري دغه دواړه عوامل (وسلي اوسري) پکي لولپه کړي .

حتي هغوي دهغوکمونستوافغانانو نه هم ویره گوله شي چي دځوارلس کلن جنگ تجربه لري اواوس چي روسانوکمونیزم پخپله په روسیه کي دفن کړي دي نودوي هم پخپل حماقت پوه شوي اودیوډهني خلاء سره مخ دي اوپرامکان ئي شته چي دیومنظم دعوت اوپروگرام په نتیجه کي پخپل تیرکړپښیمانه اوفطرت دین (اسلام) ته بیارجوع وکړي اوخپلي کړي گناه گاني په یوډول جبران کړي . البته دابیله خبره ده چي په دغوکمونستانوکي داسي مرتدان ډیرشته چي کارمل ته اوس هم «صیب » وایي اودنوم په اخستلو ئي له شرمه په خپلو خولوکي نه ډوبیږي .

له پورته یادوني مي مطلب داوچي ترڅو په افغانستان کي دماشي درانیکودلو سري وي اویه گوټ گوټ کي پرتو دیپوگانو ته ورله مهمات وارسیدل اورنځښي ویشتلو لپاره ئي چیرته ولاړه لوته پاګیته مینځله نودزیه رکیږي ، اورلروني به وهل کیږي ، تنور به تودیږي ، افغانان به سوځي اوپردي به پکي دوډي پخوي .

زماخوداليوني مشوره ده چي باخو داوسلي بیرته دهغو خاوندانو ته ورکړو، که موټر له یویل سره معلومولمه نو توري لاري ئي ډیري دي . که دا ډیره بي ځونده مشوره وي نوراځي چي پخپل لاس ئي دخاورو لاندي کړو، یادي هرسړي خپله وسله دسرلاندي کیږدي چي نوریري دزنه گوم . لږ ترلږه دومره خوبه شوي وي چي خپلي قیمتي انساني هستي خوبه مودکاملي بربادي ته بچ کړي وي .

اوکه څوك واي چي نه زه ئي دتوپك په زور فیصله کوم نوخپل ځان به فیصله کړي، قضیه به لاهمغسي پرته وي . اوکه داسي وشول چي دوروستي کارتوسه پوري ټولو ودزوله نوبیا به تش لاس اوزیږه خوله دهغه چاسه راغلاست ته به قطاروونو کي ولاړوي چي دراالبرزلو فیصله به ئي گوم بهودي یاتصراني کړي وي .

هن ! مشوري چامنلي ! که هوښیاري وي اوکه لیو... دابوه تي پکي زموږ لیوني سهی !

احکام دین خودرا بیاموزیم

طریقه مسح برموزه ها

۱- هردو دست باآب غیرمستعمل ترشده ، انگشتان دست راست کمي بازشود وبعد به پاي راست کشیده شود ، وهمچنان انگشتان دست چپ به همان صورت برپاي چپ کشیده شود .

۲- انگشتان ترشده دست به آب غیرمستعمل به منظورمسح ، ازسر انگشتان پاهابطرف بجلك کشیده شود .

۳- انگشتان جهت مسح برروي موزه باکمي فشارو طوري کشیده شود که خطوط کشیده شده به سطح موزه محسوس گردد .

٤- صرف بر پشت پاهامسح گردد ، ٥- برهردوپاصرف یك ،یك دفعه مسح گردد .

[illegible]

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

شمارهٔ مسلسل (۱۰٤٦) سال هژدهم سه شنبه (۵) جدی ۱۳۷٤

قیمت (۳۰۰) افغانی ، (۳) روپیه

نبوی لارښوونې

له حضرت ابن مسعود (رض) نه روایت دی چی حضور (ص) فرمایلی دی . جنت ته به نه ننوځی هغه بنده چی په زړه کی یی د یوی ذری په اندازه کبر وی . یو سړی عرض وکړ . یا رسول الله ! بنده دا خوښوی چی جامی یې ښې وی او پیزاریی ښه وی (نوآیا دا کبر دی ؟) حضور (ص) وفرمایل :

الله تعالی ښایسته دی او ښایست یی خوښ دی . صفایی د الله تعالی خوښه ده اوکبر یی خوښ نه دی کبرخو دحق نه انکار کول او خلکو ته سپك کتل دی .

(مسلم شریف)

حال و آینده نوت افغانی ازنظرصرافان چوك یادگار

صرافان چوك یادگاربه ارتباط خرید وفروش وهمچنان نرخ پول افغاني درمقابل اسعار خارجي اظهارنظرمي نمایند. چوك یادگار که بزرگترین مرکز خریدوفروش اسعاردرشهرپشاورمیباشد ، ازدحام زیاد مردم وتبادله اسعار درهرطرف دیده میشود .

عبدالمعبود «سراج» صراف چوك یادگار درجواب این سوال که علت اصلي واساسي پائین آمدن نوت هاي افغاني درشرایط

کنوني چیست گفت : وضعیت کشورخیلي بحراني بوده وکدام معیار اصلي درقسمت چاپ بانکنوت ها وجود ندارد اداره کابل بدون درنظرداشت کدام معیاري به چاپ نوت هاي ده هزاري وپنج هزاري متوسل شده است ، ودرکشور هیچ منبع درآمدات گمرکي وجود ندارد فقط وفقط دریزل،دالر اندکي که ازمنابع نامعلوم بدست مي آورد بانکنوت هارا بچاپ میرساند وآنهم به مجردیکه حامل طیاره این بانکنوت ها درکابل فرودمي آید توسط افراد موظف بانکهاازطرف اداره رباني به بازار پشاور انتقال مي یابد.

نامبرده نرخ نوت هاي افغاني را دریك ماه اخیر چنین تشریح کرد: نرخ افغاني به ارزش هاي گوناگون تبادله شده است، چهارروزقبل نرخ یك لك افغاني (۵۵۰) کلدارتبادله شد.

وي به سخنان خودادامه داده ومیگوید: اتحاد ها اصلاً واساساً کدام تاثیر مثبت بالاي پول افغاني ندارد اگرداشته باشد آنهم مقطعي میباشد .

جنت گل صراف دیگرمیگوید : اگردولت کابل باشوراي هماهنگي یکجاشود احتمال آن مي رودکه یك لك افغاني درمقابل چهارصدکلدار تبادله شود .

حاجي میراخان صراف سابقه دارچوك یادگارعلت پائین آمدن نوت افغاني راچنین تشریح نمود : اصلي خبره داده چي زموږ په جګړه ځپلي هیواد کي بوقوي ، مرکزي اودخلکو دخوښي مطابق حکومت نشته . تاسي خپله فکروکړي په هغه هیواد کي چي اصلاً یونظام نه وي نودهغه هیواد «پیسه» به څه ارزش ولري . دبې حده اوله اندازې وتلي افغانیو چاپېدل دافغانیو په راټيټېدوکي ډېرتاثیرلرلی دي .

تن سپا (٦٨) کروړه افغاني دیولك دالرو په مقابل کي تبادله کیږي . موږ نورڅه نشوویلي هندومره وایو چي دغه اوسني وضعه چي زموږ په ویشولړلي هیوادباندي حاکمه ده داباید په هرشکل چي ږي باید له منځه لاړه اویواصلي نظام رامنځ ته شي ترڅوزموږ دهیواد پیسه خپل ارزش ترلاسه کړي .

کپتان صراف دیگر چوك یادگارگفت : افغاني دومره ډېره شوي چي تن سپا دچوك یادگارجرالیان هم ددې افغانیو په وړلو راوړلوکي ستړي شوي .

پاچاگل صراف چنین نظر داد : اگر طالبان وشوراي هماهنگي ائتلاف کنند به یقین میتوان گفت که افغاني ارزش خودرا بدست خواهد آورد .

احمدشاه صراف فیض مارکیت چوك یادگار به ارتباط پائین آمدن نوت افغاني چنین اظهارنظرکرد : لکه څنګه چي زموږ په هیواد کي فابریکي نشته واردات اوصادرات نشته څنګه به امکان ولري چي افغاني خپل ارزش ترلاسه کړي . روان کشمکشونه اوجګړي دافغانیو په راټيټېدو مستقیم تاثیرلرلي دي .

همچنان اقبال صراف فض مارکیت گفت: که وضع په همدي شکل دوام ولري اودحل یوه لاره پیدانشي اودبې حده افغانیو چاپیدل بندنشي افغاني به خپل ارزش ورځ په ورځ دلاسه ورکړي اوخلك به د«بوسو» په شان تري استفاده وکړي .

سپس به مارکیت صرافي شیرازسرزدم، اسدالله صراف شیرازمارکیت علت پائین آمدن نوت افغاني را چنین تشریح کرد : رباني دخپل ناوړه اقتدار په جریان کي نه تنها زموږ وژله ولس پرسر دغم اوماتم میجني وګرځولي بلکه زموږ دهیواد اسعارئي په صفرکي ضرب کړل .

که چیري په یوه مارکیت کي شلغم اوبادرنګ زیات شي دهغوي قیمت به ډېر ټیټ وي . همداسي افغاني هم چه بې حده به مسکوکي چاپیږي دنوروواسعارو په مقابل کي ئي خپل ارزش دلاسه ورکړي.

امیرطلب صراف وایي : دکابل

حکومت یوغیرقانوني حکومت دي، ترڅوچي دغه غیرقانوني حکومت له منځه ولاړنشي افغاني به په بین المللي سطحه خپل ارزش دلاسه ورکړي .

غلام فاروق واسدالله احمدزي صرافان فیض مارکیت به ارتباط پائین آمدن نوت افغاني گفتند : که وضعه همداسې دوام وکړي نه تنها افغاني خپل ارزش دلاسه ورکوي بلکه په هیوادکي به د جنګ لمبي همداسي بلي وي . دغه پنځه زریزاولس زریزنوټونه چي اوس بې حده چاپیږي دپخواني «زریز» نوټ ارزش ئي هم راټيټ کړي دي .

گل رحمن وحاجي خلیل الرحمن وحفیظ مارکیت صرافان دافغانیو دراټيټېدو په هکله خپل نظر داسي څرګندکړ : طالبانو ویلي که موږ قدرت ترلاسه کړو نوراوسني افغاني به ببخي ناچله وګرځوو اونوري افغاني به چاپ کړو . دوي وایي چي افغاني دومره زیاتي شوي چي جوالیان ئي له یوځاي نه بل ځاي ته له وړلو انکارکوي . حکمت الله آزادصراف وایي : دافغانیو دراټيټېدو علت فعلي بحران ، عدم ثبات داوضاع دي .نظام نشته مرکزي حکومت وجود نلري.

حبیب خان صراف به این نظراست :این یك حقیقت مسلم است که بانکنوت هاي افغاني بالخصوص پنج هزاري وده هزارافغاني بي اندازه چاپ میشود،به مجردیکه ازروسیه به میدان هوایي کابل میرسد ازآنجامستقیماً به پشاور انتقال شده ودرمقابل دالر وکلدارتبادله میگردد .

فرق دراینجاست که درنوت یکهزاري صرف یك «صفر» اضافه شده است دراصل هردویك چیز است . اما درمقابل نوت یکهزاري ارزش افغاني را همي ده هزاري بي ارزش ساخته است .

حبیب الله صراف حفیظ مارکیت گفت: قرارمعلوماتیکه ماداریم روسیه درمقابل یك دالر امریکایي به اداره کابل چهل هزار افغاني چاپ میکند،اگردرآینده این قیمت ازنظر انداخته شود قمت افغاني به نزدیکترین وقت به (۲۵۰) کلدار خواهد رسید .. حبیب الله به سخنان خود ادامه داده ومیگوید : درکشورماحساب بانکي وجود ندارد ، محصولات نیست ، پول افغاني مي آیدوبه زودترین فرصت خارج میگردد. اگر وضع به همین شکل ادامه یابد ارزش پول افغاني ازبین خواهد رفت ،بلکه درآتش جنگ خانمانسوز خواهد سوخت .

گزارشی از :

ضیاءالحق «ضیاء»

به اساس سروی مؤسسات وادارات ماین پاکی درافغانستان :

موجودیت ماین درافغانستان باعث کمبودی زراعت ومالداری گردیده است

پشاور – ٤ جدي :

درحالي که تلاش مؤسسات ماین پاکي براي خنثي سازي وازبین بردن ماین هاي ضدپرسونل وآدمکش که اززمان اشغالگران روسي درافغانستان کارگذاشته شده ادامه دارد مشکل ماین باعث بروز مشکلات درزمینه هاي زراعت ومالداري گردیده است .

مسؤولان ادارات برنامه هاي ماین پاکي درافغانستان وپشاورمي گویندگرچه تابحال ساحات وسیعي درمناطق مختلف افغانستان ازوجود ماین پاکسازي شده ، امابرمردم لازم است که ازاحتیاط ودقت کاربگیرند .

انجنیرعتیق الله یکتن از مسؤولان اداره پلانگذاري ماین پاکي درپشاورمي گوید: اکثر زمین هاي زراعتي ومناطق مسکوني درافغانستان مملواز ماین است ومؤسسات ماین پاکي تابحال موفق به ازبین بردن کلي آن نگردیده اند .

نامبرده درمورد افزود : تاکنون ٤۵ هزارمترمربع زمین در افغانستان از موجودیت ماین هاتصفیه شده است وهم چنان مؤسسات خارجي در داخل افغانستان اطلاعیه نامه هایي رابراي متوجه ساختن مردم ازخطر ماین نصب نموده تا بدین ترتیب ازتلفات مردم جلوگیري به عمل آید .

لازم بیاد آوري است که دراین اواخر طالبان درمربوطات شهرقندهار به عملیات ماین پاکي آغازکرده وساحات وسیعي را از وجود ماین هاي ضد پرسونل پاکسازي نموده اند .

سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان :

در رابطه با متوقف شدن پروازهای طیارات پاکستان به تاشکند بااداره کابل هیچگونه ارتباطی صورت نگرفته است

اسلام آباد – ٤ قوس :

وزارت امور خارجه پاکستان دررابطه به متوقف شدن پروازهاي طیارات کشورش به جمهوري هاي آسیاي میانه هرگونه رابطه بااداره کابل را ردنمود .

یکتن ازسخنگویان وزارت امورخارجه پاکستان اظهارداشت که ازطرف اداره کابل دررابطه به پرواز طیارات ملکي پاکستان به جمهوري هاي آسیاي میانه باحکومت پاکستان هیچگونه ارتباطي صورت نگرفته است .

این سخنگو افزود چندي قبل دوطیاره میگ ناشناس درفضاي افغانستان سعي داشت مانع عبور طیاره پي آي اي پاکستان به تاشکند پایتخت ازبکستان شود که بعدازآن پیلوت هاي خطوط هوایي پاکستان ازعبورکردن خط هوایي افغانستان امتناع ورزیدند .

سخنگوي مذکور افزود که ازطرف حکومت پاکستان هیچگونه فیصله اي درمورد متوقف شدن پرواز طیارات به جمهوري هاي آسیاي میانه صورت نگرفته است .

اداره کابل سفارت خود را در اوکراین بازگشایي کرد .

کابل :

سفارت افغانستان درشهر (کیف) پایتخت اوکراین ازسوي اداره کابل گشایش یافت .

براساس گزارش رسیده ازکابل یك مقام وزارت خارجهٔ ادارهٔ کابل بااعلان این خبرافزود سفارت مذکور باتوافق آنها ومقامات کشور اوکراین اواخر هفته گذشته دراوکراین گشایش یافت .

اداره کابل هدف ازاین اقدام رااحکیم مناسبات اوکراین وگسترش همکاري هاي دیپلوماتیکي واقتصادي ذکرکرد .

مولوي تره خیل له میرمن نسیم ولي سره دکتنی خبر رد کړ

پیښور – دمرغومي ٤ مه :

دهیواد نامتوعالم محترم مولوي تره خیل پرون شهادت ته دیوه تیلفوني تماس په ترڅ کي وویل ، هغه خبرونه چي له میرمن نسیم ولي سره دده دملاقات په هکله خپاره شوي دروغ اوبې اساسه دي.

مولوي تره خیل وویل: دده دشورا یوه هیئات له میرمن نسیم ولي سره کتلي خوده په خپله ندي ورسره لیدلي .

دګرجنرال جمعه خان

دغونډي په ورووستي برخه کي دګرجنرال جمعه خان « همدرد » نوموړو قوماندانانوته دستونزو دحل په اړوند لازم هدایات ورکړل اوقوماندانانو هم دهغه سره دهرډول همکاري ژمنه وکړه اوغونډه پاي ته ورسېده

دتخار په ولایت کي

په رپوټ کي ویل شوي دري ورځي وړاندي نظارشورا دیوه قوماندان اودجمعیت دڅوقوماندانانو ترمینځ دفرخار په ولسوالي کي خونړي نښته وشوه چي دهغي په لړکي دنظاردولګي پنځه تنه قوماندانان هریو قیوم جان، مرزا دولت، حبیب الله ، عبدالرحمن اومحمدخان نومي په قتل رسېدلي اودجمعیت پوري مربوط دمخدوم عبدالله دوه تنه سرګروپان اودري تنه افراد په قتل رسېدلي دي اوڅوتنه نور ټپيان شوي دي .

په رپوټ کي ویل شوي چي په دغو جګړو کي دنظارشورا دقوماندانانو پرسېره دهغوي یوشمیر افراد هم وژل شوي اوتر اوسه پوري ددواړو خواوترمینځ جګړه همغه شان ادامه لري .

رپوټ زیاتوي که څه هم دکابل داداري مشرانواوشخصاً رباني اوسعود څو، حوځله دمخابروي پیغامونو په واسطه له هغوي نه دجګړي دپښدېدو اودخبرواتروله لارې دشخړي دحل غوښتنه کړي خو تراوسه پوري یوې خواهم ددوي خبروته غوږنه دي نیولي اودیوبل په وژلو اودځپلو سمونه په ابستلو ادامه ورکوي .

دسرحد

دتسلیت پیغام هم متقاعد جنرال خورشیدعلي خان ته وړاندي شو .

په رپوټ کي ویل شوي چي دسرحد ګورنر ددوي له تسلیت څخه مننه اوقدرداني وکړه اوځرګنده یې کړه افغانان زموږ ورونه دي، موږ هغوي له همدردي اوغم شریکي څخه خوشحاله یو نوموړي وویل، دوروګلوي او ګاونډیتوب لاري چاري همدادي چي یوبل په غم اوخوشحالي کي به شریك وو، اولدي پرته بله لارهم نلرو . موږ په همداسي وخت کي خپل دوسان اودښمنان پېژنو نه توګه پیژندلاي شو.

جنرال خورشید علي خان پداسي حال کي چي دهماهنګي عالي شورا دمشرانوله تسلیت اوغمرازي څخه یې مننه وکړه دهیئات غړو ته وویل چي دده شخصي سلامونه اونیکي هیلي ټولو مشرانوته ورسوي .

ارزش واهمیت

جلسه باتلاوت چندآیت ازکلام الله مجید آغازگردیده سپس قاضي محمودالحسن «جاهد» رئیس تعلیم وتربیه حزب اسلامي افغانستان سخنراني نمود وارزش واهمیت فراگیري تعلیم وتربیه دردیارهجرت وتلاش هاي مستمر حزب اسلامي دراین رابطه را به حاضرین توضیح نمود .

گزارش مي افزاید دراین جلسه مولوي محمد رفیق واستاد گلاجان به نمایندگي ازاستادان لیسه ومولوي فضل باقي مدیر مدارس دیني حزب اسلامي افغانستان بالترتیب راجع به تحصیل علم وفرهنگ طبق ارشادات الهي واحادیث نبوي (ص) صحبت نموده واهمیت آن رابه شرکت کننده گان جلسه تشریح کردند .

دراین سخنراني ها ازتلاش هاي حزب اسلامي افغانستان درمورد فراهم نمودن زمینه تعلیم وتربیه اولادمهاجرین ابراز امتنان شده وطي آن گفته شدکه حزب اسلامي علاوه براینکه بامشکلات زیاد مشت وگریبان بود خدمات زیادي رابه فرزندان میهن انجام داده است .

سازمان محصلین

دانشمندان ومراجع بزرگ تقلید شیعیان جهان بوده وازمبارزه، خشونت آمیز مرحوم خمیني درجهت اسقاط رژیم سلطنتي حاکم برایران حمایت نمیکرد .

شیعیان پاکستاني پیرومرحوم خمیني درپاکستان تحت رهبري مرحوم عارف حسین حسیني قرار داشتند که یکي ازعلماء بزرگ وازحامیان عمده جهاد افغانستان و مهاجرین افغان مقیم پاکستان بشمارمیرفت .

شیخ عارف حسین حسیني در ماه اسد سال ۱۳٦۷ درنزدیکي تکیه خانه اي واقع درشرق شهرپشاور به ضرب گلوله فرد ناشناسي به شهادت رسید .

مورخین معتقدند که اکثر اهل تشیع مقیم این کشور خود پاکستاني الاصل نبوده بلکه اکثراً خودمهاجربوده و عده زیادي ازآنان فرزندان لشکریان متجاوز نادرشاه افشار پادشاه وقت فارس بشمارمیروند .

بیگم نسیم ولی

بزرگ وتاریخي به ناکامي وناااهلي خود اعتراف نموده واستعفي نمایند .

بیگم نسیم ولي که درکنفرانس مطبوعاتي درپشاور سخن مي گفت ، اظهارداشت : مردم پاکستان چهارده سال کامل براي افغان ها قرباني داده اند ، اما متأسفانه کساني که زماني بهترین دوست مابودند ، امروزبدترین دشمن مامي باشند،

بیگم نسیم ولي راجع به اظهارات خانم بي نظیربوتو صدراعظم پاکستان مبني براینکه چنین انفجارات وي را ازادامه پالیسي موجوده اش منصرف نخواهد ساخت گفت : اگرآتش این تشنجات بخانه وي سرایت کند آنگاه آنرا احساس خواهد کرد .

وي درپاسخ بیك پرسش دیگر اظهارداشت : روابط پاکستان باتمام همسایگان (روسیه ، افغانستان وایران) خراب است بنابراین گفته نمي توانیم که درحادثه انفجار بم کدام کشورملوث است !

حزب اسلامی «رفاه »

وهرحزبي که بخواهد حکومت بسازد باید (۲۷٦) کرسي پارلمان را دراختیار داشته باشد .

گزارش حاکست پروفیسور نجم الدین اربکان که ازنتایج انتخابات جدید درترکیه خیلي خرسند به نظرمي رسید اظهار داشت : نتایج انتخابات نشان داد که امروز ترکیه جدیدي متولد گشت ».

نجم الدین اربکان ازرئیس جمهور ترکیه خواست تابه وي موقع تشکیل حکومت رابدهد .

ازجانب دیگر باوجود آنکه قبلاً بین حزب راه راست تانسوچیلر وحزب مادروطن به رهبري مسعود یلماز اختلافات جدي وجود داشت وهمین اختلافات باعث شد تاخانم چیلررأي اعتماد ازپارلمان بدست آورده نتواند، اکنون تانسوچیلرمشتاق است تا بازیرپاگذاشتن همهٔ اختلافات یك ائتلاف جدیدي را باآن حزب تشکیل بدهد وازاین طریق راه ساختار حکومت توسط (حزب اسلامي رفاه) را سدشوند .

مبصرین غربي به این عقیده اند که بخاطرتشکیل یك ائتلاف جهت احراز کرسي صدارت درترکیه مدتي زیادي چنه بازي هاي سیاسي صورت خواهد گرفت .

قرار است روزجمعه آینده (۲۹) دسامبر پارلمان جدید الانتخاب ترکیه اولین جلسهٔ خودرا تشکیل دهد.

دپیښور په ښارکی د ورروستی چاودنی په لړکی :

پولیس دافغانی مهاجرو نیونی او پلټنی ته دوام ورکوی

پیښور – دمرغومي ٤ مه :

پاکستاني پولیسو دتېري پنجشنبي دورځي دبم دچاودني نه ورروسته د پیښوریه ښاراوخواسیموکي دافغاني مهاجرو څارنه اونیوني ته پراختیاورکړي.

دشهادت خبریال خبراکوي دوغي څارني په لړکي چي دپولیسو وسله والرولي دښاریه بیلابیلو برخوکي ګرځي افغانان تالاشي کوي اوپه چاچي شك وکړي دتحقیق له پاره ئي مربوطه تانوته لېږي چي ځیني بیرته خوشي کیږي اوځیني نور سائل کیږي .په رپوټ کي ویل شوي چي پولیس اکثره ځایوکي حق اوناحق نه ګوري او په هرځاي کي چي مهاجروینې هغوي ځورووي ،نیسي او دتحقیقاتو له پاره ئي توقیفوي چي په همدي لړکي پرګامابنام هم دپولیسویوې ډلي دیوړه په سیمه کي دمهاجرینو پریوه هوټل حمله وکړه اوهلته ئي څوتنه دیره افغانان چي نوي له کابل څخه راغلي ؤ اودشپې دتیرولو له پاره ئي په دغه هوټل کي ځاي په ځاي شوي ؤ ونیول .

دیوه بل رپوټ په اساس په تیرودري ورځوکي دکوټي په ښار کي هم دوه اویاتنه افغانان نیول شوي دي چي دهغوي نه ٦۲ کسان دبم دچاودني په ارتباط نیول شوي اوتراوسه پوري یې دخلاصون هیڅ درك نشته .

جنرال موسی خان

دنامطلوبه شخصیت په توګه له خپلي خاوري څخه وباسي چي دادولت په غیرمستقیمه توګه دکابل اداري دپیښور ښار په ورروستي لویه چاودنه کي په لاس لرولو متهموي .

ددعوت اوجهادپوهنتون د محصلینو دتسلیت پیغام

موږ ددعوت او جهاد پوهنتون د محصلینو شورا دنوموړي پوهنتون له ټولومحصلینو په نمایندګي دپیښوریه صدرکي دبم په چاودنه خپل ځیګان سکاره کوو، اوداعمل په کلکه غندو .

موږداپیښه دهندي جاسوسانوعمل بولو اودپاکستان حکومت له مقاماتونه غواړو چي دداسي واقعاتو په وجه افغان مهاجرین ونه ځوروي .

موږددي پیښي قربانیانو ته دصبراو شهیدانوته د خداي (ج) نه دمغفرت دعاکوو .

محلات قابل

شود که یکي از گروه هاي وابسته به اداره رباني درانفجار «صدر» دست داشته است بنابرآن، مسؤولان امنیتي تلاش هاي خودرا براي دستگیري عاملان بم مذکور تسریع بخشیده اند .